

P R O S P E K T
prve emisije obveznica javnom ponudom

Iznos emitovanih obveznica: 1.500.000,00KM
Nominalna vrijednost obveznice: 100,00KM
Kamatna stopa 7,2%
Rok dospijeca 4 godine
Grejs period: 1 godina
Polugodišnja isplata anuiteta
Datum prospekta: Januar 2011. godine

Agent emisije:
„MONET BROKER“ a.d. Banja Luka

Monet broker 

Na osnovu člana 14. i člana 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 92/2006 i 34/2009) i člana 3. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/10), Odlukom Upravnog odbora Atlantik BB d.o.o. Banja Luka o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom broj 25/11 od 26.01.2011. godine, Atlantik BB d.o.o. Banja Luka d o n o s i

P R O S P E K T
prve emisije obveznica javnom ponudom

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka sadrži:

1. podatke o preduzeću,
2. podatke o obveznicama prve emisije,
3. podatke o poslovanju Atlantik BB d.o.o.,
4. podatke o mjestu, načinu, roku i vremenu upisa i uplate obveznica,
5. izjavu o investiranju,
6. podatke o odgovornim licima Atlantik BB d.o.o.,
7. podatke o agentu emisije i
8. izjavu odgovornih lica emitenta.

Banja Luka, januar 2011. godine

Sadržaj

| | |
|---|----|
| 1. PODACI O EMITENTU | 5 |
| 1.1 Naziv i sjedište emitenta | 5 |
| 1.2. Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti | 5 |
| 1.3. Broj i datum upisa u sudski registar | 5 |
| 1.4. Pravni status emitenta | 5 |
| 1.5. Pretežna djelatnost | 5 |
| 1.6. Podaci o povezanim licima sa emitentom u skladu sa zakonom | 5 |
| 1.7. Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala na dan poslednjeg godišnjeg i periodičnog obračuna, vrsta, klase, broj i nominalna vrijednost postojećih udjela, odnosno obveznica koje se mogu pretvoriti u akcije | 5 |
| 1.8. Struktura ukupnog kapitala na dan poslednjeg godišnjeg (31.12.2009. godine) i periodičnog obračuna (30.06.2010. godine) | 6 |
| 1.9. Vlasnička struktura osnovnog kapitala na dan poslednjeg godišnjeg (31.12.2009. godine) i periodičnog obračuna (30.06.2010. godine) | 6 |
| 2. PODACI O HARTIJI OD VRIJEDNOSTI KOJA JE PREDMET EMISIJE | 6 |
| 2.1. Naziv organa koji je donio odluku o emisiji i datum donošenja odluke | 6 |
| 2.2. Redni broj emisije, vrsta i klasa hartije od vrijednosti | 7 |
| 2.3. Broj, nominalna vrijednost hartije od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije | 7 |
| 2.4. Dospjeće, visina kamate, način i rokovi za isplatu glavnice i kamate | 7 |
| 2.4.1. Dospjeće | 7 |
| 2.4.2. Visina kamate | 7 |
| 2.4.3. Način i rokovi za isplatu glavnice i kamate | 7 |
| 2.4.4. Primjer isplate glavnice i kamate | 7 |
| 2.4.4. Plan isplate anuiteta (kamate i glavnice) | 8 |
| 2.4.5. Kašnjenje sa isplatom kamate | 8 |
| 2.4.6. Kašnjenje sa isplatom glavnice obveznice | 9 |
| 2.5. Prijevremeni otkup obveznica | 9 |
| 2.6. Prava sadržana u hartiji od vrijednosti i ograničenje tih prava | 9 |
| 2.7. Nosioци, rok i način korištenja prava preče kupovine | 10 |
| 2.8. Prodajna cijena i način njenog utvrđivanja | 10 |
| 2.8.1. Način isplate glavnice i kamate | 10 |
| 2.8. 2. Način utvrđivanja cijene obveznice na sekundarnom tržištu | 10 |
| 2.9. Ukupan broj emitovanih hartija od vrijednosti iste vrste i klase | 10 |
| 2.10. Izjava o tome da li su hartije od vrijednosti prethodnih emisija, iste vrste i klase, uvrštene na berzu ili drugo javno tržište | 10 |
| 3 - PODACI O POSLOVANJU EMITENTA | 10 |
| 3.1. Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja Emitenta | 10 |
| 3.2. Kratak opis tržišne pozicije Emitenta | 11 |
| 3.3. Obim proizvodnje za posljednje tri godine | 12 |
| 3.4. Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualanu svojinu ili posebnih ugovora značajnih za poslovanje Emitenta | 13 |
| 3.5. Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualanu svojinu | 13 |
| 3.6. Pregled važnijih investicija u toku | 13 |
| 3.7. Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti | 13 |
| 3.8. Osnovne informacije o pokrenutim ili očekivanim pravnim sporovima koji mogu značajano uticati na poslovanje emitenta | 13 |
| 3.9. Uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godišnjem obračunu za posljednje tri poslovne godine izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima uključujući objašnjenje za sve značajne promjene u bilansnim pozicijama (više od 10%) | 14 |
| 3.10. Osnovne agregatne pozicije bilansa stanja i bilansa uspjeha iz posljednjeg periodičnog obračuna | 23 |
| 3.11. Isplaćene dividende po vrstama akcija za prethodnu poslovnu godinu | 32 |
| 3.12. Iznos dospjelih obaveza i njihovo učešće u ukupnim obavezama na dan donošenja odluke o emisiji | 32 |
| 3.13. Broj dana blokade poslovnih računa u prethodnoj godini i u tekućoj godini do datuma objavljivanja prospekta | 32 |

| | |
|--|----|
| 3.14. Hipoteke, zaloge i druga ograničenja na imovini | 32 |
| 3.15. Naziv i sjedište preduzeća za reviziju, ime i prezime ovlaštenog revizora koji je izvršio reviziju finansijskih izvještaja i mišljenje o izvršenoj reviziji | 33 |
| 3.16. Sve promjene ili razrješenja ovlaštenih revizora koji su uključeni u reviziju finansijskih izvještaja koji su sadržani u prospektu, kao i razlozi zbog kojih je to učinjeno | 36 |
| 4. PODACI O MJESTU, NAČINU, ROKU I VREMENU UPISA I UPLATE OBVEZNICA | 36 |
| 4.1. Popis mjesta za upis i uplatu, način uplate, rok trajanja upisa i uplate hartije od vrijednosti i vrijeme upisa i uplate | 36 |
| 4.2. Sredstvo plaćanja hartije od vrijednosti | 36 |
| 4.3. Rok trajanja upisa i uplate | 36 |
| 4.4. Naznaka o zadržanom pravu na prekid upisa i uplate prije isteka utvrđenog roka | 36 |
| 4.5. Kriterijumi uspješnosti emisije | 37 |
| 4.6. Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava kod odustajanja od upisa i uplate ili neuspjele emisije | 37 |
| 5. IZJAVA O INVESTIRANJU | 37 |
| 5.1. Ciljevi investiranja, način korištenja sredstava koji će se pribaviti emisijom i očekivani efekti investiranja | 37 |
| 5.2. Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem emitenta, prirodom hartije od vrijednosti ili drugim faktorima | 37 |
| 5.2.1. Osnovni rizici investiranja | 37 |
| 5.2.2. Politički rizik | 37 |
| 5.2.3. Tržište kapitala Republike Srpske i BiH | 38 |
| 5.2.4. Kamatni rizik | 38 |
| 5.2.5. Valutni rizik | 38 |
| 5.2.6. Kreditni rizik | 38 |
| 5.2.7. Rizik poslovanja | 38 |
| 5.2.8. Viša sila - „Force majeure“ | 38 |
| 6. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA | 39 |
| 7. PODACI O AGENTU EMISIJE | 40 |
| 7.1. Naziv i sjedište agenta emisije | 40 |
| 7.2. Ime i prezime direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora | 40 |
| 8. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA | 41 |

1. PODACI O EMITENTU

1.1 Naziv i sjedište emitenta

Naziv emitenta je: „ATLANTIK BB“ d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu,
Banja Luka
Skraćeni naziv je: „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište emitenta je: Jovana Bijelića bb, Banja Luka
Telefon: +387 51 36 67 00
Fax: +387 51 36 67 10
E-mail: atlantikbb@blic.net
Internet prezentacija: www.atlantikbb.com

U daljem tekstu ovog prospekta: Emitent (izuzev citiranja revizorskog izvještaja).

1.2. Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti

Oznaka i registarski broj Emitenta u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 08-2-5/11, rješenje broj 01-03-PE-66/11, datum rješenja 18.01.2011.

1.3. Broj i datum upisa u sudski registar

- Emitent je upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banja Luci dana 07.12.1992. godine, a usklađivanje odredaba osnivačkog akta društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08) je upisano u sudski registar, broj rješenja 057-0-Reg-10-001817 od 13.12.2010. godine.
- Matični broj: 01763849
- JIB broj: 4400913350009

1.4. Pravni status emitenta

Emitent je pravno lice registrovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

1.5. Pretežna djelatnost

Pretežna djelatnost Emitenta je: štampanje;
Šifra djelatnosti Emitenta: 22.220

1.6. Podaci o povezanim licima sa emitentom u skladu sa zakonom

Emitent nema povezanih lica.

1.7. Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala na dan poslednjeg godišnjeg i periodičnog obračuna

Upisani i uplaćeni osnovni kapital emitenta na dan poslednjeg godišnjeg obračuna (31.12.2009. godine) iznosio je 821.191,00 KM.

Emitent nema obveznica koje se mogu pretvoriti u udjele.

1.8. Struktura ukupnog kapitala na dan posljednjeg godišnjeg (31.12.2009. godine) i periodičnog obračuna (30.06.2010. godine)

Tabela 1: Struktura kapitala

| POZICIJA (struktura kapitala) | Stanje 31.12.2009. g. (KM) | Stanje 30.06.2010. g. (KM) |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Osnovni kapital | 821.191,00 | 821.191,00 |
| Revalorizacione rezerve | 580.443,00 | 571.184,00 |
| Zakonske rezerve | 82.119,00 | 82.119,00 |
| Neraspoređeni dobitak | 1.409.883,00 | 1.060.188,00 |
| Gubitak do visine kapitala | 0,00 | 0,00 |
| KAPITAL | 2.893.636,00 | 2.534.682,00 |

1.9. Vlasnička struktura osnovnog kapitala na dan posljednjeg godišnjeg (31.12.2009. godine) i periodičnog obračuna (30.06.2010. godine)

Tabela 2a: Vlasnička struktura osnovnog kapitala na dan posljednjeg godišnjeg i periodičnog obračuna:

| Red.broj | Udjeli članova | u % | udio |
|----------|------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Galić Branislav | 50,00 | 410.595,5 |
| 2 | Vuković Berislav | 50,00 | 410.595,5 |
| | Ukupno: | 100,00 | 821.191,00 |

Tabela 2b: Spisak članova, koja direktno ili indirektno imaju značajan uticaj na upravljanje emitentom:

| Ime i prezime/firma | Adresa | Funkcija u organima emitenta |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| Galić Branislav | Kolubarska 19, Banja Luka | Direktor |
| Vuković Berislav | Kolubarska 21, Banja Luka | Zamjenik direktora |

Tabela 2c: Spisak članova sa pet i više procenata od ukupnog broja glasova:

| Ime i prezime | Adresa | Funkcija u organima emitenta | % glasova u Emitentu |
|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Galić Branislav | Kolubarska 19, Banja Luka | Direktor | 50 |
| Vuković Berislav | Kolubarska 21, Banja Luka | Zamjenik direktora | 50 |

Odgovorna lica emitenta izjavljuju da nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture u odnosu na dan posljednjeg godišnjeg i polugodišnjeg obračuna.
Društvo nema sopstvenih udjela.

2. PODACI O HARTIJI OD VRIJEDNOSTI KOJA JE PREDMET EMISIJE

2.1. Naziv organa koji je donio odluku o emisiji i datum donošenja odluke

Upravni odbor „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 26.01.2011. godine donio Odluku o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom (Odluka broj 25/11).

2.2. Redni broj emisije, vrsta i klasa hartije od vrijednosti

1. Redni broj emisije: Prva emisija obveznica javnom ponudom;
2. Vrsta hartije od vrijednosti: Dugoročne anuitetne obveznice.

2.3. Broj, nominalna vrijednost hartije od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije

1. Broj obveznica prve emisije: 15.000
2. Nominalna vrijednost jedne obveznice prve emisije: 100,00 KM
3. Ukupna vrijednost prve emisije obveznica: 1.500.000,00 KM

2.4. Dospjeće, visina kamate, način i rokovi za isplatu glavnice i kamate

2.4.1. Dospjeće

Dospjeće emisije je 4 (četiri) godine od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

2.4.2. Visina kamate

Obveznice se emituju uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 7,20% godišnje, isplata polugodišnje, te kamatna stopa kupona obveznica iznosi 3,60%. Kamatna stopa se računa kao godišnja kamatna stopa obveznica na glavicu.

2.4.3. Način i rokovi za isplatu glavnice i kamate

U toku prve godine isplaćivaće se polugodišnje samo kamata (grace period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se 3 (tri) godine u jednakim polugodišnjim anuitetima (6 anuiteta), najkasnije petnaest dana od dana dospjeća anuiteta.

Isplata glavnice i kamate će se izvršiti pet dana od dana dospjeća, a najdalje u roku od 15 dana od dana obračuna kamate, odnosno dopijeća glavnice, prenosom sredstava na račun vlasnika obveznice. U slučaju kašnjenja isplate kamate i pripadajućeg dijela glavnice Emitent je obavezan da plati zateznu kamatu.

Obveznice će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Dan dospjeća glavnice i kamate po obveznici će se računati od dana upisa Emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznice neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.

2.4.4. Primjer isplate glavnice i kamate

Emisija obveznica "Atlantik BB" d.o.o. vrši se uz grace period od 1 godine, što znači da će se prvu godinu isplaćivati samo pripadajuće kamate, dok će se u preostalim tri godine polugodišnje isplaćivati pripadajući dio kamate i glavnice. Ukoliko datum upisa u Centralni registar bude npr. 28.02.2011. godine, onda će se isplate vršiti po sljedećem planu:

Prva isplata biće 15.09.2011. godine za razdoblje od i uključujući datum registracije 28.02.2011. godine do, ali ne uključujući 31.08.2011. godine. Sljedeće isplate vršiće se polugodišnje i to:

| | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 15.3.2012. | za razdoblje i uključujući datum | 31.08.2011. | do, ali ne uključujući | 29.02.2012. |
| 15.9.2012. | za razdoblje i uključujući datum | 29.02.2012. | do, ali ne uključujući | 31.08.2012. |
| 15.3.2013. | za razdoblje i uključujući datum | 31.08.2012. | do, ali ne uključujući | 28.02.2013. |
| 15.9.2013. | za razdoblje i uključujući datum | 28.02.2013. | do, ali ne uključujući | 31.08.2013. |
| 15.3.2014. | za razdoblje i uključujući datum | 31.08.2013. | do, ali ne uključujući | 28.02.2014. |
| 15.9.2014. | za razdoblje i uključujući datum | 28.02.2014. | do, ali ne uključujući | 31.08.2014. |
| 15.3.2015. | za razdoblje i uključujući datum | 31.08.2014. | do, ali ne uključujući | 28.02.2015. |

2.4.4. Plan isplate anuiteta (kamate i glavnice)

Ako datum upisa u Centralni registar hartija od vrijednosti bude 28.02. 2011. godine, onda će se glavnica i kamate isplaćivati po planu predstavljenom u tabeli br.3:

Tabela 3: Primjer otplatnog plana obveznica (kamate i glavnice):

| Br. Rate | Datum dospjeća | Datum isplate | Broj obveznica | Kamata | Iznos kamate | Vrijednost kupona | Anuitet | Isplata glavnice | Neotplaćeni iznos glavnice | Pool factor |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| grace period | 31.8.2011 | 15.9.2011 | 15,000 | 3.60% | 54,000.00 | 3.60000000 | 54,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1.00000000 |
| grace period | 29.2.2012 | 15.3.2012 | 15,000 | 3.60% | 54,000.00 | 3.60000000 | 54,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1.00000000 |
| 3 | 31.8.2012 | 15.9.2012 | 15,000 | 3.60% | 54,000.00 | 3.60000000 | 282,427.67 | 228,427.67 | 1,500,000.00 | 1.00000000 |
| 4 | 28.2.2013 | 15.3.2013 | 15,000 | 3.60% | 45,776.60 | 3.05177359 | 282,427.67 | 236,651.07 | 1,271,572.33 | 0.84771489 |
| 5 | 31.8.2013 | 15.9.2013 | 15,000 | 3.60% | 37,257.17 | 2.48381102 | 282,427.67 | 245,170.51 | 1,034,921.26 | 0.68994751 |
| 6 | 28.2.2014 | 15.3.2014 | 15,000 | 3.60% | 28,431.03 | 1.89540181 | 282,427.67 | 253,996.65 | 789,750.75 | 0.52650050 |
| 7 | 31.8.2014 | 15.9.2014 | 15,000 | 3.60% | 19,287.15 | 1.28580986 | 282,427.67 | 263,140.52 | 535,754.11 | 0.35716940 |
| 8 | 28.2.2015 | 15.3.2015 | 15,000 | 3.60% | 9,814.09 | 0.65427260 | 282,427.67 | 272,613.58 | 272,613.58 | 0.18174239 |
| | | | | | 302,566.03 | | 1,802,566.03 | 1,500,000.00 | | |

2.4.5. Kašnjenje sa isplatom kamate

U slučaju kašnjenja isplate kamate iz obveznica, Emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kamate (petnaest dana od dana dospjeća) do dana stvarne isplate. Zakonska zatezna kamata, obračunava se sljedećom formulom:

$$K = \frac{S \times p \times n}{100}$$

K - zatezna kamata
 S - iznos dospjele, a neisplaćene kamate
 p - stopa zatezne kamate
 n - broj godina

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeća formula:

$$K = \frac{S \times p \times d}{36\ 500}$$

odnosno za prestupnu godinu:

$$K = \frac{S \times p \times d}{36\ 600}$$

K - zatezna kamata
 S - iznos dospjele, a neisplaćene kamate
 p - stopa zatezne kamate
 d - broj dana

2.4.6. Kašnjenje sa isplatom glavnice obveznice

U slučaju kašnjenja plaćanja glavnice iz obveznica, Emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospjeća glavnice do dana stvarne isplate. Zakonska zatezna kamata, koju Emitent plaća investitorima na osnovu izvoda o vlasnicima obveznice kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, obračunava se posredstvom sljedeće formule:

$$K = \frac{C \times p \times n}{100}$$

K - zatezna kamata

C - iznos dospjele, a neisplaćene glavnice

p - zakonska stopa zatezne kamate

n - broj godina

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeća formula:

$$K = \frac{C \times p \times d}{36\,500}$$

odnosno za prestupnu godinu:

$$K = \frac{C \times p \times d}{36\,600}$$

K - zatezna kamata

C - iznos dospjele, a neisplaćene glavnice

p - zakonska stopa zatezne kamate

d - broj dana

2.5. Prijevremeni otkup obveznica

Emitent, može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice javnom ponudom (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica.

Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže.

Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate kamate može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate kamate po obveznici.

Emitent može u bilo kom periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica, emitovati druge obveznice, uključujući i one koje imaju iste uslove kao i u prvoj emisiji.

Vlasnici obveznica su saglasni da tako prikupljene obveznice Emitent može u svakom trenutku poništiti bez njihove prethodne saglasnosti.

2.6. Prava sadržana u hartiji od vrijednosti i ograničenje tih prava

Osnovna prava vlasnika obveznica su pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate.

Emitent emituje obveznice koje ne sadrže pravo na konverziju u druge hartije od vrijednosti Emitenta.

Vlasnik/imalac obveznica nema pravo tražiti njihovo prijevremeno dospjeće, osim u zakonom regulisanim slučajevima kao što su likvidacija ili stečaj Emitenta.

Prava i obaveze iz hartija od vrijednosti - obveznica stiču se, prenose i ograničavaju njihovim upisom na račune vlasnika obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, a uskladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 92/2006 i 34/2009).

2.7. Nosioци, rok i način korištenja prava preče kupovine

Emitent emituje obveznice koje ne sadrže pravo preče kupovine. Emitent može u bilo kom periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica emitovati druge hartije od vrijednosti koje imaju iste uslove kao izdate obveznice.

2.8. Prodajna cijena i način njenog utvrđivanja

Prodajna cijena obveznica je 100,00 KM po obveznici, a cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na Banjalučkoj berzi po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja je 0,01 KM.

2.8.1. Način isplate glavnice i kamate

Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vršiće Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Poslovna banka kod koje Emitent ima otvoren žiro račun će sredstva primljena od Emitenta na ime kamate i glavnice, na osnovu izvještaja o broju obveznica u vlasništvu svakog investitora uplatiti na njegov račun putem platnog sistema.

Ukoliko je dan dospjeća glavnice, kamata ili drugih iznosa koji proizlaze iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplatu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

2.8.2. Način utvrđivanja cijene obveznice na sekundarnom tržištu

Obveznice će biti uvrštene na Službeno berzansko tržište Banjalučke berze, i sekundarna trgovina obveznicama će se vršiti na Banjalučkoj berzi.

Cijena obveznica zasnivaće se na tzv. «čistoj cijeni», što znači da ne obuhvata stečenu kamatu. Cijena će se izražavati u procentima od nominalne vrijednosti obveznice. Plaćanje po obavljenoj kupovini obveznica na Berzi obavljaje se prema cijeni po kojoj se trgovalo uvećanoj za stečenu kamatu za razdoblje od zadnje isplate kamate po dospjelom kuponu, pa sve do dana poravnanja posla zaključenog na berzi (T+3), ne uključujući dan poravnanja posla.

2.9. Ukupan broj emitovanih hartija od vrijednosti iste vrste i klase

Emitent nije do sada emitovao hartije od vrijednosti iste vrste i klase.

2.10. Izjava o tome da li su hartije od vrijednosti prethodnih emisija, iste vrste i klase, uvrštene na berzu ili drugo javno tržište

Emitent nije do sada emitovao hartije od vrijednosti iste vrste i klase.

3. PODACI O POSLOVANJU EMITENTA

3.1. Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja Emitenta

„Atlantik BB” d.o.o. Banja Luka je registrovan 07.12.1992.godine kao privatno preduzeće u vlasništvu dva člana društva sa jednakim udjelima od 50%. Prije zvanične registracije preduzeće je poslovalo kao zanatska radionica od 1988. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja i štampa svih vrsta proizvoda od papira i polukartona u arku B1 formata, beskonačnih obrazaca, lake ambalaže, različitih vrsta obrazaca, knjiga, sveski, plakata, etiketa, brošura i jednim djelom trgovina kancelarijskim materijalom.



Od osnivanja firma bilježi konstantan rast fizičkog obima proizvodnje i ukupnog prometa, što je rezultat naših ambicija i ulaganja u ljudske kapacitete. Od 1998. godine do danas zaposleno je više od 80 novih radnika. Štamparija „Atlantik BB” ima organizovane sve službe: od ulaznog skladišta, tehničke pripreme, proizvodnje, prodaje sa skladištem, vozni park, knjigovodstvo i opštu službu. Svi procesi su tehnički opremljeni sa osposobljenim kadrovima.

Atlantik BB takođe ima organizovanu službu marketinga, radi prikupljanje svih

podataka o potrebama i željama kupaca za novim proizvodima i modernijim dizajnom kako bi novim aktivnostima snažnije prodrli na tržište RS i šire.

„Atlantik BB“ trenutno ima 120 zaposlenih radnika i godišnji prihod preko 7.000.000,00 KM sa konstantnom stopom povećanja oko 10% godišnje. Posjeduje vlastiti poslovni objekat veličine 553 m² sa zemljištem cca 591 m² u ulici Nedeljka Čabrinovića br.2 Banja Luka, te poslovni objekt 5.278m² sa građevinskim zemljištem 7.792 m², izgrađenu 2010. godine iz kreditnih sredstava IRB-a.

3.2. Kratak opis tržišne pozicije Emitenta

U periodu zadnje 2 godine tržište osnovnih repromaterijala je bilo izuzetno nestabilno, dijelom zbog ekonomske krize, a dijelom zbog enormnog porasta cijena celuloze što je za posljedicu imalo povećanje cijena papira, produženja roka isporuke kao i povremenih nestašica pojedinih artikala. U zadnjem kvartalu 2010 godine došlo je do stabilizacije ovih negativnih trendova, a i najave dobavljača su optimističke.

Tržište prodaje je takođe zbog svjetske krize u znatnom padu, međutim zbog pravovremene investicije u protekle 2-godine uspjeli smo da sa novim kupcima u zemlji i inostranstvu, ne samo da kompenziramo posljedice krize već i da povećamo prodaju.

Za naredni period, oko tri godine, postavili smo sebi određene ciljeve za koje smatramo da su realni i ostvarivi:

- Sačuvati i ojačati poziciju broj jedan u RS i naći se među prvih pet u BIH,
- Podići tehnološke mogućnosti i kapacitete štamparije za izvršenje poslova i usluga za kupce van BIH,
- Povećati ukupan promet na preko 10.000.000 KM u sljedeće tri godine.

Glavni konkurenti na području RS su Glas Srpski, Compex, Nezavisne novine, a na području BIH Grafotisak Grude, CPU Sarajevo, MIMS Sarajevo, Grin Gračanica, naravno i mnoge štamparije iz bližeg okruženja.

Teško je napraviti tačnu procjenu učešća na tržištu jer su statistički podaci uglavnom nepouzdana, a podaci iz Bilansa uspjeha su neuporedivi zbog specifičnosti od svakog gore navedenog konkurenta. Naša procjena je da pokrivamo preko 20% tržišta RS a ukupno u BIH preko 5 % .

Konkurentne prednosti projekta ogleda se praktično u razvoju firme gdje je akcent stavljen na višestruko povećanje kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i proizvoda na svjetski nivo. Ovo će biti moguće nabavkom nove ili gotovo nove opreme.

Način distribucije biće nastavljen uglavnom preko dosadašnjih veletrgovina, a posebno ćemo se posvetiti stvaranju efekasnije sopstvene komercijalne službe, a za udaljena tržišta i pomoć agenata. Marketinške aktivnosti biće nastavljene kao i u predhodnom periodu a koje se svode uglavnom na korporativni marketing u cilju što boljeg pozicioniranja firme na našem tržištu. Osim povremenih marketinških akcija već sedam godina realizujemo projekat promocije vlastitog kreativnog kalendara koji je jedini tog tipa u BIH i postao je znak prepoznavanja naše firme. Takođe kad se implementira cijeli projekat postojat će potreba pojavljivanja i na sajamskim manifestacijama. Procjena troškova za navedene aktivnosti je 1-2% neto godišnjeg prometa.

3.3. Obim proizvodnje za posljednje tri godine



LOKACIJA: proizvodnja se obavlja u štampariji koja se nalazi u Novakovićima, 150 m od magistralnog puta Banja Luka-Prijedor i oko 500 m od „Prijedorske petlje”. Štamparija posjeduje kompletnu infrastrukturu i vlastito grijanje.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE: Osnovna sredstva koja su trenutno u upotrebi su relativno moderna, iako su neka stara od 10-15 godina. Sredstva koja su nabavljena u posljednje dvije-tri godine, kao i ona koja se planiraju nabaviti ovim projektom su nova ili zbog visokog kvaliteta imaju praktično potpuno očuvanu vrijednost.

KAPACITETI: Iskorištenost glavnih kapaciteta štamparije u okviru jedne smjene se približava 100%. Međutim, pošto su mašine projektovane da rade u dvije ili tri smjene, sadašnja iskorištenost glavnih kapaciteta štamparije je od 40 do 50%.

Međutim, pojedini kapaciteti su nedovoljno iskorišteni iz razloga što smo u dosadašnjem razvoju, a zbog nedostatka poslova, bili prinuđeni raditi širok dijapazon poslova sa veoma malim obimom proizvodnje. Investiranjem u proizvodnju ambalaže, za koju smatramo da je dugoročno profitabilnija, bićemo u poziciji konsolidacije i sužavanja spektra poslova koje obavljamo, čime bi postigli rješavanje problema neiskorištenosti pojedinih kapaciteta.

POSTOJEĆI PROCES PROIZVODNJE: Postojeći proces proizvodnje organizovan je u više cjelina u zavisnosti od vrste finalnog proizvoda. Za sve proizvode koje radimo postoji zajednička administrativno-tehnička služba, koja otvara i obrađuje naloge, vrši kontrolu i obračun utroška po svakom radniku, mašini, repromaterijalu i službi grafičke pripreme koja vrši konačnu izradu formi za štampanje. Nakon faze štampanja, zavisno od proizvoda postoje dvije linije koje se međusobno u nekim djelovima prepliću. To je linija za izradu ambalaže koja se sastoji od mašine za nepravilno isijecanje, mašine za futrovanje, mašine za ljepljenje kutija i linije za meki i tvrdi uvez knjiga i brošura. U samom procesu postoji još mašina koja se koristi rjeđe za specifične artikule kao mašina za UV lakiranje, mašina za toplu plastifikaciju, mašina za spiralni uvez, itd.

BUDUĆI PROCES PROIZVODNJE: Što se tiče razvoja budućih procesa proizvodnje oni će zavisiti od potrebe konkretnih kupaca. Naime, Atlantik BB već posjeduje stratešku opremu. Nove investicije mogu ići samo u pravcu tehnološkog osavremenjavanja ili za opremu za specijalne poslove.

U decembru 2010 godine naručili smo liniju Bobst visionfold 110 A-2 koja će nam omogućiti da radimo kutije znatno većeg formata u odnosu do sada, čak 5-6 puta brže i što je najbitnije omogućiće nam izradu novih proizvoda koje do sada nismo mogli raditi i gdje već sada kod postojećih kupaca imamo potrebu za dodatnih 200.000-300.000 KM narudžbi godišnje.

Tabela 4: Obim Proizvodnje za protekle 3 god.

| Artikli po grupama | Realizacija u t (tonama) | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Složiva ambalaža | 56 | 51 | 64 |
| Kartonska ambalaža | 32 | 30 | 38 |
| Štampane knjige | 259 | 244 | 303 |
| Kalendari | 43 | 43 | 14 |
| Katalog i brošure | 237 | 196 | 264 |
| Etikete od papira | 78 | 74 | 92 |
| Ostali štampani materijal | 484 | 505 | 646 |
| Registri i knjigov. knjige | 139 | 130 | 161 |
| Notesi, blokovi memorandumi | 21 | 17 | 24 |
| Svske | 20 | 19 | 23 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Polovni obrasci | 19 | 18 | 23 |
| UKUPNO | 1388 | 1327 | 1652 |

OČEKIVANI OBIM PRODAJE, SEZONSKE OSCILACIJE, VRIJEDNOST PRODAJE I KONKURENCIJA:
Očekujemo da ćemo u sljedećoj godini zadržati projektovani rast prodaje od 10% godišnje, a već nakon 2011 godine očekujemo da će efekti globalne krize na ovim prostorima prestatite da ćemo imati godišnji rast prodaje i do 20% .

U ovoj branši ne postoje izrazito sezonske oscilacije osim u periodu godišnjih odmora.

Konkurencija je prisutna u svim segmentima proizvoda međutim smatramo u zadnjih 10 godina izgradili imidž pouzdanog i kvalitetnog partnera i da smo lideri u ovoj branši u Republici Srpskoj, a među prve tri štamparije u BiH. U narednom periodu nam je cilj značajniji iskorak van granica BiH.

3.4. Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualnu svojinu ili posebnih ugovora značajnih za poslovanje Emitenta

Emitent ne posjeduje licence koje su značajne za poslovanje.

3.5. Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu

Emitent ne posjeduje vlastite patente niti prava na intelektualnu svojinu.

3.6. Pregled važnijih investicija u toku

Investicija u 2010. godini se odnosi na izgradnu poslovne zgrade koja je završena i data na upotrebu u junu 2010. godine. Emitent nije imao ulaganja u istraživanje i razvoj.

3.7. Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti

U vlastitom portfelju hartija od vrijednosti imamo akcije nekoliko fondova uvrštenih na Banjalučku berzu, količine i cijene prema sljedećoj tabeli:

Tabela 5: Struktura portfelja hartija od vrijednosti

| RB. | NAZIV FONDA | oznaka hartije od vrijednosti | broj akcija | cijena na dan 30.06.2010. (KM) | iznos na dan 30.06.2010. (KM) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | EUROINVESTMENT FOND AD BL | EINP-R-A | 687 | 6.800 | 4,671.60 |
| 2 | ZEPTEK FOND AD BANJA LUKA | ZPTP-R-A | 800 | 4.040 | 3,232.00 |
| 3 | KRISTAL INVEST FOND AD BL | KRIP-R-A | 800 | 4.200 | 3,360.00 |
| 4 | INVEST NOVA FOND AD BL | INVP-R-A | 73,000 | 0.040 | 2,920.00 |
| 5 | POLARA INVEST FOND AD BL | PLRP-R-A | 1,100 | 3.600 | 3,960.00 |
| 6 | ZIF BLB - PROFIT AD BL | BLBP-R-A | 400 | 3.050 | 1,220.00 |
| TOTAL | | | | | 19,363.60 |

3.8. Osnovne informacije o pokrenutim ili očekivanim pravnim sporovima koji mogu značajano uticati na poslovanje emitenta

Na dan donošenja odluke o emisiji, Emitent nije imao pokrenute ili očekivane sporove koji bi mogli značajnije uticati na poslovanje Emitenta.

3.9. Uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godišnjem obračunu za posljednje tri poslovne godine izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima, uključujući objašnjenje za sve značajne promjene u bilansnim pozicijama (više od 10%)

BILANS STANJA za 2007., 2008. i 2009. godinu

| AOP | Pozicija | 2007 godina | 2008 godina | 2009 godina | Index | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | | 2008/07 | 2009/08 |
| 1 | A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) | 5,473,528 | 8,671,237 | 8,919,696 | 158.42 | 102.87 |
| 2 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) | 3,719 | 43,214 | 69,582 | 1,161.98 | 161.02 |
| 3 | 1. Ulaganja u razvoj | | | | | |
| 4 | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava | 3,719 | 2,877 | 34,858 | 77.36 | 1,211.61 |
| 5 | 4. Ostala nematerijalna ulaganja | 0 | 40,337 | 34,724 | | 86.08 |
| 8 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) | 5,469,809 | 8,628,023 | 8,850,114 | 157.74 | 102.57 |
| 9 | 1. Zemljište | 288,037 | 288,037 | 288,037 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 2. Građevinski objekti | 2,357,796 | 2,287,167 | 2,216,538 | 97.00 | 96.91 |
| 11 | 3. Postrojenja i oprema | 2,105,324 | 4,065,363 | 3,741,989 | 193.10 | 92.05 |
| 12 | 4. Alat i inventar | 9,603 | 32,025 | | 333.49 | |
| 13 | 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 709,049 | 1,955,431 | 2,603,550 | 275.78 | 133.14 |
| 14 | 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | | | | | |
| 15 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) | | | | | |
| 18 | 3. Osnovno stado | | | | | |
| 21 | IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) | | | | | |
| 22 | Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica | | | | | |
| 23 | Učešće u kapitalu drugih pravnih lica | | | | | |
| 24 | Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | | | | | |
| 25 | Dugoročni krediti u zemlji | | | | | |
| 29 | Ostali dugoročni finansijski plasmani | | | | | |
| 30 | V Odložena poreska sredstva | | | | | |
| 31 | B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) | 2,481,542 | 2,873,026 | 2,920,964 | 115.78 | 101.67 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 32 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 875,532 | 1,131,052 | 987,703 | 129.18 | 87.33 |
| 33 | 1. Zalihe materijala | 441,103 | 581,778 | 495,015 | 131.89 | 85.09 |
| 34 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga | 21,168 | 33,076 | 24,772 | 156.25 | 74.89 |
| 35 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 231,893 | 360,104 | 337,313 | 155.29 | 93.67 |
| 36 | 4. Zalihe robe | 117,633 | 136,140 | 122,029 | 115.73 | 89.63 |
| 38 | 6. Dati avansi | 63,735 | 19,954 | 8,574 | 31.31 | 42.97 |
| 39 | II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) | 1,580,370 | 1,711,297 | 1,933,261 | 108.28 | 112.97 |
| 40 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) | 1,489,123 | 1,687,311 | 1,707,064 | 113.31 | 101.17 |
| 41 | a) Kupci-povezana pravna lica | | | | | |
| 42 | b) Kupci u zemlji | 1,415,277 | 1,671,647 | 1,701,426 | 118.11 | 101.78 |
| 43 | v) Kupci u inostranstvu | | | | | |
| 44 | g) Potraživanja iz specifičnih poslova | | | | | |
| 45 | d) Druga kratkoročna potraživanja | 73,846 | 15,664 | 5,638 | 21.21 | 35.99 |
| 46 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047-045) | 91,247 | 23,986 | 28,623 | 26.29 | 119.33 |
| | a) Kratkoročni krediti-povezana pravna lica | | | | | |
| | b) Kratkoročni krediti u zemlji | | | | | |
| | v) Finansijska sredstva po fer vrijednosti namijenjena trgovanju | 91,247 | 23,986 | 28,623 | 26.29 | 119.33 |
| 55 | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) | 25,640 | 30,677 | 25,180 | 119.65 | 82.08 |
| 57 | b) Gotovina | 25,640 | 30,677 | 25,180 | 119.65 | 82.08 |
| 58 | 4. Porez na dodatnu vrijednost | | | | | |
| 59 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 595,321 | 191,522 | 172,394 | 32.17 | 90.01 |
| 62 | G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) | 8,550,391 | 11,735,785 | 11,840,660 | 137.25 | 100.89 |
| 63 | D. VANBILANSNA AKTIVA | | 3,029,672 | 3,056,439 | | 100.88 |
| 64 | Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) | | | 14,897,099 | | |
| 101 | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117- 122) | 3,291,572 | 3,377,652 | 2,893,636 | 102.62 | 85.67 |
| 102 | I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108) | 821,191 | 821,191 | 821,191 | 100.00 | 100.00 |
| 103 | 1. Akcijski kapital | | | | | |
| 104 | 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću | 821,191 | 821,191 | 821,191 | 100.00 | 100.00 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 111 | IV REZERVE (112+113) | 82,119 | 82,119 | 82,119 | 100.00 | 100.00 |
| 112 | 1. Zakonska rezerva | 82,119 | 82,119 | 82,119 | 100.00 | 100.00 |
| 114 | REVALORIZACIONE REZERVE | 643,067 | 575,806 | 580,443 | 89.54 | 100.81 |
| 117 | VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121) | 1,745,195 | 1,898,536 | 1,409,883 | 108.79 | 74.26 |
| 118 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 792,873 | 892,244 | 1,148,535 | 112.53 | 128.72 |
| 119 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 952,322 | 1,006,292 | 261,348 | 105.67 | 25.97 |
| 122 | IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124) | | | | | |
| 123 | 1. Gubitak ranijih godina | | | | | |
| 124 | 2. Gubitak tekuće godine | | | | | |
| 125 | DUGOROČNA REZERVISANJA (123-127) | | | | | |
| | 1. Rezervisanja za troš u garantnom roku | | | | | |
| 132 | V. OBAVEZE (133+142) | 4,569,783 | 8,318,377 | 8,947,024 | 182.03 | 107.56 |
| 133 | I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141) | 2,234,764 | 5,939,600 | 6,532,518 | 265.78 | 109.98 |
| 134 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | | | | | |
| 135 | 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | | | | | |
| 136 | 3. Obaveze po emitovanim dug hov | | | | | |
| 137 | 4. Dugoročni krediti | 2,234,764 | 5,939,600 | 6,532,518 | 265.78 | 109.98 |
| 138 | 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu | | | | | |
| 142 | II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+160) | 2,335,019 | 2,378,777 | 2,414,506 | 101.87 | 101.50 |
| 143 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147) | 929,224 | 773,432 | 815,943 | 83.23 | 105.50 |
| 144 | a) Kratk.kredit i obaveze po emit. Kratk hov | 484,319 | 398,663 | 403,920 | 82.31 | 101.32 |
| 145 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjeva u periodu do godinu dana | 444,905 | 374,769 | 412,023 | 84.24 | 109.94 |
| 147 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0 | | | | |
| 148 | 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152) | 1,247,293 | 1,396,456 | 1,357,584 | 111.96 | 97.22 |
| 149 | a) Primitljeni avansi, depoziti i kaucije | 13,637 | 32,858 | 17,240 | 240.95 | 52.47 |
| 150 | b) Dobavlj povezana pravna lica | 0 | | | | |
| 151 | v) Ostali dobavljači | 1,233,656 | 1,363,598 | 1,340,344 | 110.53 | 98.29 |
| 154 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 38,238 | 50,625 | 67,789 | 132.39 | 133.90 |
| 155 | 5. Druge obaveze | 82,343 | 31,413 | 30,798 | 38.15 | 98.04 |
| 156 | 6. Porez na dodatu vrijednost | | | 82,571 | | |
| 157 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 37,921 | 126,851 | 3,456 | | |
| 158 | 8. Obaveze za porez na dobitak | | | 31,575 | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 159 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja | 689,036 | 39,756 | 24,790 | 5.77 | 62.36 |
| 161 | G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132) | 8,550,391 | 11,735,785 | 11,840,660 | 137.25 | 100.89 |
| 162 | D. VANBILANSNA PASIVA | | | 3,056,439 | | |
| 163 | Đ. UKUPNA PASIVA (161+162) | | | 14,897,099 | | |

BILANS USPJEHA za 2007., 2008. i 2009. u KM

| AOP | Pozicija | 2007 godina | 2008 godina | 2009 godina | Index | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | 2008/07 | 2009/08 |
| 201 | I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) | 5,499,723 | 6,498,905 | 6,041,801 | 118.17 | 92.97 |
| 202 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 580,680 | 679,397 | 795,505 | 117.00 | 117.09 |
| 203 | a) Prihod od prodaje robe povezanim pr. Licima | | | 795,505 | | |
| 204 | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 580,680 | 679,397 | | 117.00 | 0.00 |
| 206 | 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) | 4,943,865 | 5,641,324 | 5,276,453 | 114.11 | 93.53 |
| 207 | a) Prihod od prodaje učinak povez. pr. licima | | | | | |
| 208 | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 4,931,197 | 5,641,324 | 5,237,131 | 114.40 | 92.84 |
| 209 | c) Prihod od prodaje učinaka na ino tržištu | 12,668 | | 39,322 | | |
| 210 | 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka | | | | | |
| 211 | 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | | 168,184 | | | |
| 212 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | | | 31,096 | | |
| 213 | 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | | | 939 | | |
| 214 | 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 24,822 | | | | |
| 215 | 8. Ostali poslovni prihodi | | 10,000 | | | |
| 216 | II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) | 4,331,884 | 5,163,516 | 5,265,608 | 119.20 | 101.98 |
| 217 | 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 470,095 | 550,180 | 674,453 | 117.04 | 122.59 |
| 218 | 2. Troškovi materijala | 1,952,657 | 2,286,832 | 2,320,089 | 117.11 | 101.45 |
| 219 | 3. Troškovi ostalog materijala | 123,530 | 116,142 | | 94.02 | |
| 220 | 4. Troškovi goriva i energije | 110,952 | 115,717 | | 104.29 | |
| 219 | 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) | 849,383 | 924,795 | 1,014,237 | 108.88 | 109.67 |
| 220 | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 840,236 | 921,760 | 933,721 | 109.70 | 101.30 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 221 | b) Ostali lični rashodi | 9,147 | 3,035 | 80,516 | 33.18 | 2,652.92 |
| 222 | 6. Troškovi proizvodnih usluga | 209,232 | 286,542 | 404,166 | 136.95 | 141.05 |
| 223 | 7. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) | 382,944 | 528,639 | 670,247 | 138.05 | 126.79 |
| 224 | a) Troškovi amortizacije | 382,944 | 528,639 | 670,247 | 138.05 | 126.79 |
| 226 | 8. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 218,214 | 343,856 | 172,611 | 157.58 | 50.20 |
| 227 | 9. Troškovi poreza | 14,877 | 10,813 | 9,805 | 72.68 | 90.68 |
| 228 | 10. Troškovi doprinosa | | | | | |
| 229 | B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) | 1,167,839 | 1,335,389 | 776,193 | 114.35 | 58.12 |
| 230 | V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) | | | | | |
| 231 | I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | 6,054 | 10,882 | 10,835 | 179.75 | 99.57 |
| 233 | 2. Prihodi od kamata | 173 | 10,882 | 64 | 6,290.17 | 0.59 |
| 234 | 3. Pozitivne kursne liste | 5,881 | | 625 | | |
| 236 | 5. Ostali finansijski rashodi | | | 10,146 | | |
| 238 | II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) | 208,019 | 328,831 | 461,616 | 158.08 | 140.38 |
| 239 | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | | | | | |
| 240 | 2. Rashodi kamata | 208,019 | 323,219 | 461,616 | 155.38 | 142.82 |
| 241 | 3. Negativne kursne razlike | | 5,612 | | | |
| 243 | 5. Ostali finansijski rashodi | | | | | |
| 244 | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) | 965,874 | 1,017,440 | 325,412 | 105.34 | 31.98 |
| 245 | Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) | | | | | |
| 246 | I OSTALI PRIHODI (247 do 256) | 66,647 | 44,815 | 50,007 | 67.24 | 111.59 |
| 247 | 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | | 9,187 | | | |
| 249 | 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | | | | | |
| 248 | 5. Viškovi | 4,958 | 3,731 | 6,368 | 75.25 | 170.68 |
| 251 | 6. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročni HOV | | | | | |
| 252 | 6. Dobici po osnovu prodaje materijala | | | | | |
| 253 | 7. Prihodi od smanjenje obaveza | 2,466 | 2,397 | | 97.20 | 0.00 |
| 254 | 8. Naplaćena otpisana potraživanja | | | 7 | | |
| 255 | 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite rizika koji ne isp. Us reval. Rez | | | 30,180 | | |
| 256 | 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali | 59,223 | 29,500 | 13,452 | 49.81 | 45.60 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| | nepomenuti prihodi | | | | | |
| 257 | II OSTALI RASHODI (258 do 267) | 44,149 | 55,963 | 54,690 | 126.76 | 97.73 |
| 258 | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | | | | | |
| 260 | 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava | | | | | |
| 261 | 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | | | | | |
| 262 | 5. Manjkovi | 665 | 83 | 8,937 | 12.48 | 10,767.47 |
| 263 | 6. Otpisi obrtnih sredstava | 14,606 | 24,737 | | 169.36 | |
| 266 | 9. Rashodi po osnovu ispravke vrij. I otpisa potraživanja | | | 20,978 | | |
| 267 | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 28,878 | 31,143 | 24,775 | 107.84 | 79.55 |
| 268 | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) | 22,498 | | | | |
| 269 | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) | | 11,148 | 4,683 | | 42.01 |
| 293 | 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-292) | 988,372 | 1,017,440 | 322,462 | 102.94 | 31.69 |
| 294 | 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291) | | | | | |
| 295 | 1. Poreski rashodi perioda | 36,050 | | 61,114 | | |
| 298 | 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) | 952,322 | 1,006,292 | 261,348 | 105.67 | 25.97 |
| 317 | I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299±316) | | | | | |
| 318 | II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316) | | | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

BILANS TOKOVA GOTOVINE za 2007., 2008. i 2009. u KM

| AOP | Pozicija | 2007 | 2008 | 2009 | Index | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | 2008/07 | 2009/08 |
| 301 | I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) | 6,438,932 | 7,246,245 | 7,106,128 | 112.54 | 98.07 |
| 302 | 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi | 6,268,794 | 7,096,158 | 6,942,777 | 113.20 | 97.84 |
| 303 | 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | | | | | |
| 304 | 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 170,138 | 150,087 | 163,351 | 88.21 | 108.84 |
| 305 | II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) | 5,007,921 | 6,159,015 | 5,821,106 | 122.99 | 94.51 |
| 306 | 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi | 3,385,231 | 4,710,788 | 3,966,133 | 139.16 | 84.19 |
| 307 | 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda | 780,923 | 949,071 | 974,253 | 121.53 | 102.65 |
| 308 | 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata | 176,593 | 326,549 | 408,020 | 184.92 | 124.95 |
| 309 | 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 71,589 | 16,050 | 30,000 | 22.42 | 186.92 |
| 310 | 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 593,585 | 156,557 | 442,700 | 26.37 | 282.77 |
| 311 | III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) | 1,431,011 | 1,087,230 | 1,285,022 | 75.98 | 118.19 |
| 312 | IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301) | | | | | |
| 313 | I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) | 979,713 | 3,964,343 | 1,005,257 | 404.64 | 25.36 |
| 314 | 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | | | | | |
| 315 | 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela | | | | | |
| 316 | 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | | | | | |
| 317 | 4. Prilivi po osnovu kamata | | | | | |
| 318 | 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | | | | | |
| 319 | 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 979,713 | 3,964,343 | 1,005,257 | 404.64 | 25.36 |
| 320 | II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) | 1,668,671 | 4,187,157 | 1,577,726 | 250.93 | 37.68 |
| 321 | 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | | | | | |
| 322 | 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela | | | | | |
| 323 | 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 1,272,418 | 3,570,185 | 1,163,404 | 280.58 | 32.59 |
| 324 | 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 396,253 | 616,972 | 414,322 | 155.70 | 67.15 |
| 325 | III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) | | | | | |
| 326 | IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) | 688,958 | 222,814 | 572,469 | 32.34 | 256.93 |
| 327 | I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) | | | | | |
| 328 | 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala | | | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 329 | 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita | | | | | |
| 330 | 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | | | | | |
| 331 | 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | | | | | |
| 332 | II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) | 768,026 | 859,379 | 718,050 | 111.89 | 83.55 |
| 333 | 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | | | | | |
| 334 | 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | | | | | |
| 335 | 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | | | | | |
| 336 | 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga | | | | | |
| 337 | 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | 768,026 | 859,379 | 718,050 | 111.89 | 83.55 |
| 338 | 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | | | | | |
| 339 | III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332) | | | | | |
| 340 | IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) | 768,026 | 859,379 | 718,050 | 111.89 | 83.55 |
| 341 | G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) | 7,418,645 | 11,210,588 | 8,111,385 | 151.11 | 72.35 |
| 342 | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) | 7,444,618 | 11,205,551 | 8,116,882 | 150.52 | 72.44 |
| 343 | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) | | 5,037 | | | |
| 344 | E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) | 25,973 | | 5,497 | | |
| 345 | Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 51,613 | 25,640 | 30,677 | 49.68 | 119.65 |
| 346 | Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | | | | | |
| 347 | I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | | | | | |
| 348 | J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) | 25,640 | 30,677 | 25,180 | 119.65 | 82.08 |

Objašnjenje za značajnije promjene u bilansnim pozicijama (više od 10%):

BILANS STANJA:

STALNA IMOVINA Značajnije promjene su zabilježene u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu na pozicijama stalne imovine i to na nematerijalnim ulaganjima, postrojenja i oprema te investicione nekretnine u pripremi. Povećanje nematerijalnih ulaganja 2008. godine je nabavka programa Panteon sa licencama i učešće u finansiranju asfaltiranja prilaznog puta na lokaciji Tunjice. Povećanje vrijednosti opreme i postrojenja za 93% je u nabavci opreme za štampu kao što je mašina za kartonsku ambalažu KOHMAN te mašina za četverbojnu štampu KOMORI LIHTRONE čija je nabavna vrijednost 1.716.018,00KM te nabavka i nekoliko manjih mašina. Povećanje ulaganja u investicione nekretnine za oko 175% odnosi se na izgradnju drugog dijela proizvodno-poslovne zgrade na Tunjicama.

Promjene na pozicijama stalne imovine u 2009 godini u odnosu na 2008 odnose se na program pantxeon sa licencama te nastavak ulaganja u investicionu nekretninu proizvodno-poslovne zgrade na Tunjicama.

TEKUĆA IMOVINA Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe imaju rast od 31,89% 2008 u odnosu na 2007 godinu iz razloga najavljenih poskupljenja i nestašice u globalnoj ekonomskoj krizi. 2009 godina u odnosu na 2008 zabilježen je pad vrijednosti zaliha od 12,67% tj. Zalihe su dovedene na stanja optimalnih potreba emitenta.

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina bilježe pad od 12,17% 2008 godine u odnosu na 2007 godinu. Međutim, kod analize pojedinih stavki potraživanja imamo velikih oscilacija i to potraživanja od kupaca imaju porast od 18,81% . Ovaj porast potraživanja je rezultat jako teške naplate u 2008. godini čemu je u velikoj mjeri doprinjela i ekonomska kriza. Pad procenta drugih kratkoročnih potraživanja na 21,21% odnosi se na potraživanja za više plaćen PDV u 2007. godini, a djelom na potraživanja od zaposlenih. U 2008. godini na ovoj poziciji su potraživanja od zaposlenih i potraživanja za naknadu štete. Kratkoročni plasmani se odnose na kupovinu akcija na tržištu gdje je zabilježen veliki pad vrijednosti akcija u 2008. godini.

Na aktivnim vremenskim razgraničenjima je do 2007. godine knjižena nedospjela kamata po dugoročnim kreditima, a ista se stornirala u 2008. godini i prenijela u vanbilansnu evidenciju.

KAPITAL Na poziciji ukupnog kapitala 2009. godine bilježimo pad 14,33% u odnosu na 2008. godinu, a odnosi se na pad dobiti u 2009. godini za 74% u odnosu na 2008. godinu. Ovaj procent je ublažila neraspoređena dobit proteklih godina koja ima rast od 28,72% tako da na poziciji ukupno neraspoređene dobiti imamo pad procenta na 74,26%. Ostvarivanje ovako niske dobiti u 2009. godini je rezultiralo veoma teškom godinom za poslovanje zbog ekonomske krize gdje ukupan prihod ima pad za oko 7%, a rashodi porast oko 4% .

OBAVEZE Dugoročne obaveze 2008. godine imaju porast u odnosu na 2007. godinu za 165,78% a odnosi se na zaduženje emitenta za investicioni kredit u vrijednosti 3.750.000,00 KM. U 2009 godini imamo takođe rast dugoročni obaveza za oko 10% i novo zaduženje po investicionom kreditu od 1.000.000,00 KM. U isto vrijeme imamo pad kratkoročnih obaveza u 2008. godini gdje je dio kratkoročnih kredita (500.000,00 KM) pretvoren u dugoročni kredit. Kod kratkoročnih obaveza znatnije promjene su zabilježene kod obaveza na zarade a iz razloga povećanja broja sezonskih radnika te povećanja doprinosa Pasivna vremenska razgraničenja imaju pad stope u 2008. godini iz razloga storniranja obračuna nerealizovanih kamata po dugoročnim kreditima na vanbilansnu evidenciju.

BILANS USPJEHA:

POSLOVNI PRIHODI u 2008. godini imaju rast oko 18% u odnosu na 2007 godinu, međutim u 2009 godini u odnosu na 2008. godinu imaju pad oko 7%, a iz razloga teških uslova poslovanja i ekonomske krize.

POSLOVNI RASHODI u 2008 godini imaju rast oko 19% u odnosu na 2007. godinu što približno odgovara i porastu prihoda. U 2009 godini imamo porast rashoda za oko 2% u odnosu na 2008 godinu što je u nesrazmjeri sa ostvarenim prihodom 2009 godine. Na poziciji ostalih ličnih rashoda za 2009. godinu knjižene su dnevnice za službeni put a koje su imale tretman nematerijalnih troškova.

Na poziciji proizvodnih usluga imamo povećanje troškova za 37% 2008/2007 i 41% 2009/2008 godinu gdje imamo najveće povećanje na reklami i propagandi te na konsaltnim uslugama na uvođenju pantxeon programa u proizvodnjusa pratećim službama te u finansije emitenta. Troškovi amortizacije su takođe porasla za 38% 2008/2007, a 27% 2009/2008 godina. Porast amortizacije je nastao njenim obračunom na nabavljenu opremu iz kredita.

FINANSIJSKI PRIHODI Značajnije promjene na finansijskim prihodima je zabilježen na prihodima od kamata. Naime, 2008. godine naplaćene su kamata po tužbi Kozaraputevi Banja Luka.

FINANSIJSKI RASHODI Na poziciji rashodi od kamata imamo povećanje 2008/2007 godinu oko 55%, a 2009/2008 godinu oko 43%. Obaveze po kamatama su obračunate po investicionim kreditima dobijenih u 2008. i 2009. godini

BILANS TOKOVA GOTOVINE:

PRILIVI GOTOVINE Značajnije promjene u ovom bilansu su na poziciji priliva gotovine iz aktivnosti investiranja 2008/2007 godini je investicioni kredit na iznos od 3.750.000,00 KM i 2009/2008 kredit u iznosu od 1.000.000,00 KM.

ODLIVI GOTOVINE Na poziciji isplate dobavljačima odliv je veći za oko 39% 2008/2007 godinu zbog nabavke opreme i investicija na izgradnji proizvodno-poslovne zgrade. Odlivi po osnovu isplate zarade su veći za 21,53% u 2008/2007 godinu zbog povećanja neto osnovice te povećanja doprinosa. Odlivi po osnovu plaćenih kamata su povećani u 2008/2007 godinu za oko 85%, a u 2009/2008 godini za oko 25%. Ovo povećanje je posljedica angažovanja kreditnih sredstava za nabavku opreme i izgradnju objekta. Razlika na ostalim odlivima ima značajan pad 2008/2007 godinu iz razloga što je u 2008. godini bila velika nabavka opreme u kojoj je ulazni PDV bio značajno velik tako da je i odliv po tom osnovu dosta smanjen. 2009/2008 ima značajan porast a iz istog razloga nabavke opreme u 2008 godini koja je značajno manja u 2009. godini.

3.10. Osnovne agregatne pozicije bilansa stanja i bilansa uspjeha iz posljednjeg periodičnog obračuna

BILANS STANJA NA DAN 30.06.2010.

| AOP | Pozicija | 30.06.2010. godine | 2009. godina | Index 2010/09 |
|-----|---|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) | 8,764,345 | 8,919,696 | 98.26 |
| 2 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) | 64,200 | 69,582 | 92.27 |
| 3 | 1. Ulaganja u razvoj | | | |
| 4 | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava | 31,948 | 34,858 | 91.65 |
| 5 | 4. Ostala nematerijalna ulaganja | 32,252 | 34,724 | 92.88 |
| 8 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) | 8,700,145 | 8,850,114 | 98.31 |
| 9 | 1. Zemljište | 288,037 | 288,037 | 100.00 |
| 10 | 2. Građevinski objekti | 4,752,920 | 2,216,538 | 214.43 |
| 11 | 3. Postrojenja i oprema | 3,577,525 | 3,741,989 | 95.60 |
| 12 | 4. Alat i inventar | | | |
| 13 | 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 81,663 | 2,603,550 | 3.14 |
| 14 | 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 15 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) | | | |
| 18 | 3. Osnovno stado | | | |
| 21 | IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) | | 0 | |
| 22 | Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica | | | |
| 23 | Učešće u kapitalu drugih pravnih lica | | | |
| 24 | Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | | | |
| 25 | Dugoročni krediti u zemlji | | | |
| 29 | Ostali dugoročni finansijski plasmani | | | |
| 30 | V Odložena poreska sredstva | | | |
| 31 | B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) | 2,910,888 | 2,920,964 | 99.66 |
| 32 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 1,002,716 | 987,703 | 101.52 |
| 33 | 1. Zalihe materijala | 527,770 | 495,015 | 106.62 |
| 34 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga | 19,269 | 24,772 | 77.79 |
| 35 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 319,742 | 337,313 | 94.79 |
| 36 | 4. Zalihe robe | 126,390 | 122,029 | 103.57 |
| 38 | 6. Dati avansi | 9,545 | 8,574 | 111.32 |
| 39 | II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) | 1,908,172 | 1,933,261 | 98.70 |
| 40 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) | 1,502,851 | 1,707,064 | 88.04 |
| 41 | a) Kupci-povezana pravna lica | | | |
| 42 | b) Kupci u zemlji | 1,471,348 | 1,701,426 | 86.48 |
| 43 | v) Kupci u inostranstvu | 16,114 | | |
| 44 | g) Potraživanja iz specifičnih poslova | | | |
| 45 | d) Druga kratkoročna potraživanja | 15,389 | 5,638 | 272.95 |
| 46 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047-045) | 19,364 | 28,623 | 67.65 |
| | a) Kratkoročni krediti-povezana pravna lica | | | |
| | b) Kratkoročni krediti u zemlji | | | |
| | v) Finansijska sredstva po fer vrijednosti namijenjena trgovanju | 19,364 | 28,623 | 67.65 |
| 55 | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) | 17,069 | 25,180 | 67.79 |
| 57 | b) Gotovina | 17,069 | 25,180 | 67.79 |
| 58 | 4. Porez na dodatnu vrijednost | 2,407 | | |
| 59 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 366,481 | 172,394 | 212.58 |
| 62 | G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) | 11,675,233 | 11,840,660 | 98.60 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 63 | D. VANBILANSNA AKTIVA | 2,851,232 | 3,056,439 | 93.29 |
| 64 | Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) | 14,526,465 | 14,897,099 | 97.51 |
| | | | | |
| 101 | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122) | 2,534,682 | 2,893,636 | 87.60 |
| 102 | I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108) | 821,191 | 821,191 | 100.00 |
| 103 | 1. Akcijski kapital | 0 | | |
| 104 | 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću | 821,191 | 821,191 | 100.00 |
| 111 | IV REZERVE (112+113) | 82,119 | 82,119 | 100.00 |
| 112 | 1. Zakonska rezerva | 82,119 | 82,119 | 100.00 |
| 114 | REVALORIZACIONE REZERVE | 571,184 | 580,443 | 98.40 |
| 117 | VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121) | 1,060,188 | 1,409,883 | 75.20 |
| 118 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 909,883 | 1,148,535 | 79.22 |
| 119 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 150,305 | 261,348 | 57.51 |
| 122 | IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124) | | | |
| 123 | 1. Gubitak ranijih godina | | | |
| 124 | 2. Gubitak tekuće godine | | | |
| 125 | DUGOROČNA REZERVISANJA (123-127) | | | |
| | 1. Rezervisanja za troš u garantnom roku | | | |
| 132 | V. OBAVEZE (133+142) | 9,140,551 | 8,947,024 | 102.16 |
| 133 | I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141) | 6,737,179 | 6,532,518 | 103.13 |
| 134 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | | | |
| 135 | 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | | | |
| 136 | 3. Obaveze po emitovanim dug hov | | | |
| 137 | 4. Dugoročni krediti | 6,737,179 | 6,532,518 | 103.13 |
| 138 | 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu | | | |
| | II KRATKOROČNE OBAVEZE | | | |
| 142 | (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160) | 2,403,372 | 2,414,506 | 99.54 |
| 143 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147) | 628,833 | 815,943 | 77.07 |
| 144 | a) Kratk.kredit i obaveze po emit. Kratk hov | 393,929 | 403,920 | 97.53 |
| 145 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana | 234,904 | 412023 | 57.01 |
| 147 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | | | |
| 148 | 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152) | 1,519,395 | 1,357,584 | 111.92 |
| 149 | a) Primljeni avansi,depoziti i kaucije | 36,360 | 17,240 | 210.90 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 150 | b) Dobavljači povezana pravna lica | | | |
| 151 | v) Ostali dobavljači | 1,483,035 | 1,340,344 | 110.65 |
| 154 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 62,669 | 67,789 | 92.45 |
| 155 | 5. Druge obaveze | 125,294 | 30,798 | 406.83 |
| 156 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 30,550 | 82,571 | 37.00 |
| 157 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 3,454 | 3,456 | 99.94 |
| 158 | 8. Obaveze za porez na dobitak | | 31,575 | 0.00 |
| 159 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja | 33,177 | 24,790 | 133.83 |
| 161 | G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132) | 11,675,233 | 11,840,660 | 98.60 |
| 162 | D. VANBILANSNA PASIVA | 2,851,232 | 3,056,439 | 93.29 |
| 163 | Đ. UKUPNA PASIVA (161+162) | 14,526,465 | 14,897,099 | 97.51 |

BILANS USPJEHA 30.06.2010.

| Pozicija | 30.06.2010. godine | 2009 godina | Indeks 2010/09 |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) | 3,008,781 | 2,618,768 | 114.89 |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 269,067 | 394,314 | 68.24 |
| a) Prihod od prodaje robe povezanim pr. Licima | | | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 269,067 | 394,314 | 68.24 |
| 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) | 2,762,788 | 2,245,599 | 123.03 |
| a) Prihod od prodaje učinak povez. pr. licima | | | |
| b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 2,746,673 | 2,212,957 | 124.12 |
| c) Prihod od prodaje učinaka na ino tržištu | 16,115 | 32,642 | 49.37 |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka | | | |
| 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | | | |
| 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 23,074 | 22,084 | 104.48 |
| 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | | 939 | |
| 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | | | |
| 8. Ostali poslovni prihodi | | | |
| II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) | 2,618,264 | 2,330,494 | 112.35 |
| 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 213,446 | 322,993 | 66.08 |
| 2. Troškovi materijala | 1,307,047 | 916,934 | 142.55 |
| 3. Troškovi ostalog materijala | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 4. Troškovi goriva i energije | | | |
| 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) | 499,565 | 490,125 | 101.93 |
| a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 459,321 | 472,029 | 97.31 |
| b) Ostali lični rashodi | 40,244 | 18,096 | 222.39 |
| 6. Troškovi proizvodnih usluga | 176,516 | 165,470 | 106.68 |
| 7. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) | 341,526 | 335,452 | 101.81 |
| a) Troškovi amortizacije | 341,526 | 335,452 | 101.81 |
| 8. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 74,789 | 95,231 | 78.53 |
| 9. Troškovi poreza | 5,375 | 4,289 | 125.32 |
| 10. Troškovi doprinosa | | | |
| B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) | 390,517 | 288,274 | 135.47 |
| V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) | | | |
| I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | 460 | 43 | 1,069.77 |
| 2. Prihodi od kamata | 19 | 43 | 44.19 |
| 3. Pozitivne kursne liste | | | |
| 5. Ostali finansijski prihodi | 441 | | |
| II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) | 229,497 | 216,234 | 106.13 |
| 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | | | |
| 2. Rashodi kamata | 221,144 | 216,234 | 102.27 |
| 3. Negativne kursne razlike | 8,353 | | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | | | |
| D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) | 161,480 | 72,083 | 224.02 |
| Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) | | | |
| I OSTALI PRIHODI (247 do 256) | 2,597 | 30,745 | 8.45 |
| 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 2,564 | | |
| 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | | | |
| 5. Viškovi | | | |
| 6. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročni HOV | | | |
| 6. Dobici po osnovu prodaje materijala | | | |
| 7. Prihodi od smanjenje obaveza | | | |
| 8. Naplaćena otpisana potraživanja | | | |
| 9. Prihodi po osnovu ugov. zaštite rizika koji ne isp. usl. reval. rez. | | | |
| 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih | 33 | 30,745 | 0.11 |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi | | | |
| II OSTALI RASHODI (258 do 267) | 19,455 | 16,221 | 119.94 |
| 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 4,989 | | |
| 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava | | | |
| 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | | | |
| 5. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka | | 12 | |
| 6. Otpisi obrtnih sredstava | | | |
| 9. Rashodi po osnovu ispravke vrij. I otpisa potraživanja | | | |
| 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 14,466 | 16,209 | 89.25 |
| Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) | | 14,524 | |
| Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) | 16,858 | | |
| J. | | | |
| K. | | | |
| L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 6,325 | | |
| LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 642 | | |
| 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-292) | 150,305 | 86,607 | 173.55 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291) | | | |
| 1. Poreski rashodi perioda | | | |
| 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) | 150,305 | 86,607 | 173.55 |
| I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299±316) | | | |
| II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316) | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

BILANS TOKOVA GOTOVINE 30.06.2010.godine

| Pozicija | 30.06.2010. | 2009 | Indeks 2010/09 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) | 3,803,683 | 3,318,152 | 114.63 |
| 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi | 3,774,296 | 3,233,771 | 116.72 |
| 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | | | |
| 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 29,387 | 84,381 | 34.83 |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) | 3,021,183 | 2,895,167 | 104.35 |
| 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi | 2,029,001 | 1,934,879 | 104.86 |
| 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda | 482,055 | 508,158 | 94.86 |
| 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata | 183,616 | 171,726 | 106.92 |
| 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 46,092 | 25,000 | 184.37 |
| 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 280,419 | 255,404 | 109.79 |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) | 782,500 | 422,985 | 184.99 |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301) | | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) | 0 | 286,446 | |
| 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | | 286,446 | |
| 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela | | | |
| 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | | | |
| 4. Prilivi po osnovu kamata | | | |
| 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | | | |
| 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) | 181,819 | 356,635 | 50.98 |
| 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | | | |
| 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela | | | |
| 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 181,819 | 177,642 | 102.35 |
| 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | | 178,993 | 0.00 |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320) | | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) | 181,819 | 70,189 | 259.04 |
| I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) | 0 | 0 | |
| 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala | | | |
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita | | | |
| 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | | | |

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) | 608,792 | 353,664 | 172.14 |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | | | |
| 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | 185,471 | | |
| 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | 9,991 | | |
| 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga | | | |
| 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | 413,330 | 353,664 | 116.87 |
| 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (327-332) | | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) | 608,792 | 353,664 | 172.14 |
| G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) | 3,803,683 | 3,604,598 | 105.52 |
| D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) | 3,811,794 | 3,605,466 | 105.72 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) | | | |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) | 8,111 | 868 | 934.45 |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 25,180 | 30,676 | 82.08 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) | 17,069 | 29,808 | 57.26 |

Objašnjenje za značajnije promjene u bilansnim pozicijama (više od 10%):

BILANS STANJA:

STALNA IMOVINA Značajnije promjene zabilježene u 2010/2009 godinu je na građevinskim objektima jer je u junu gotova izgradnja II djela proizvodno poslovne zgrade i data na upotrebu.

TEKUĆA IMOVINA Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe ima značajan pad na nedovršenoj proizvodnji tj. poluproizvodima koji su utrošeni u gotov proizvod kao što su uložni blokovi i korice za rokovnike.

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 2010/2009 nema značajnu promjenu, međutim u samoj strukturi ima oscilacija kao na potraživanjima od kupaca gdje bilježimo pad stope potraživanja na 86,48% što je rezultat većeg angažovanja referenata komercijale na naplati potraživanja. Druga kratkoročna potraživanja bilježe veliki rast 2010/2009 godine iz razloga teške naplate trudničkog i ostalih bolovanja od fondova. Kratkoročni plasmani bilježe pad na 67,65% a odnosi se na pad akcija na tržištu.

Aktivna vremenska razgraničenjana na kojim se knjži nerealizovane kursne razlike po dugoročnim kreditima ima veliki rast stope 2010/2009 zbog velikog skoka CHF na tržištu, a emitent ima kredita u CHF-u.

KAPITAL Na kapitalu imamo pad stope na 87,60% 2010/2009 godinu, a rezultat je manje ostvarena dobit u ovom periodu.

KRATKOROČNE OBAVEZE Dio dugoročnih obaveza koje dospjevaju za plaćanje u periodu do godinu dana imaju pad stope na 57,01% iz razoga što je u periodu od šest mjeseci već otplaćena polovina tih obaveza. Na obavezama iz poslovanja imamo porast stope, a promjena se bilježi na primljenim avansima, porastao je broj novih kupaca od kojih uzimamo avans, obaveze prema dobavljačima su u porastu za 10,65% iz razloga veće nabavke materijala za predstojeću sezonu štampanja školskih knjiga, a djelom zbog poskupljenja roba i usluga na tržištu. Porast drugih obaveza 2010/2009 godinu odnosi se na kamate bankama koje dospjevaju prvog u mjesecu i plaćene su 01.07.2010 godine, a obaveze za kamate 01.01.2010 su plaćene 31.12.2009 godine. Na porast procenta je uticala i obaveza za neisplaćenu dividenu, kao i porez na dodatnu vrijednost koji je 31.12.2009 godine dosta veći zbog sezone novogodišnjeg programa u decembru mjesecu.

BILANS USPJEHA

POSLOVNI PRIHODI u 2010/2009 godinu bilježe rast za 14,89% na koje je imalo uticaj reorganizacija i veća angažovanost komercijalne službe u sklapanju novih poslova.

POSLOVNI RASHODI u 2010/2009 godini imaju rast za 12,35% iz razloga povećanja poslovnih prihoda u tom periodu. Unutar poslovnih rashoda na ličnim rashodima je došlo do porasta stope a u isto vrijeme na nematerijalnim troškovima do pada stope, a iz razloga promjene kontnog plana i knjiženja gdje su dnevnic i troškovi službenog puta u 2010. godini knjiženi na lične rashode, a u 2009. godini na nematerijalne troškove.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI nemaju značajnijih promjena.

OSTALI PRIHODI I RASHODI Kod ostalih prihoda ima značajna promjena pada stope na 8,45% 2010/2009 godinu iz razloga naplate štete od osiguravajućeg društva za kvar mašina u 2009 godini. Što se tiče ostalih rashoda u 2010. godini imamo prodaju automobila na kom je evidentiran gubitak od prodaje.

BILANS TOKOVA GOTOVINE

PRILIVI GOTOVINE Značajnije promjene u ovom bilansu su na poziciji priliva od kupaca gdje u 2010/2009 godinu imamo rast stope 16,72% a što je rezultat bolje realizacije i veće angažovanosti službe komercijale. Priliva gotovine iz aktivnosti investiranja nije bilo u 2010. godini dok je u 2009. godini bilo investiranja.

ODLIVI GOTOVINE Nema značajnije promjene stope na ovoj poziciji, dok u strukturi odliva imamo značajniju promjenu na poziciji odlivi po osnovu poreza na dobit gdje imamo rast za 84,37% iz razloga što je u 2010. godini plaćena razlika poreza za 2009. godini i uplaćivana akontacija za 2010. godinu, dok je u 2009. godini plaćana samo akontacija za 2009. godinu bez obaveze za porez na dobit za 2008. godinu. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja su u 2010/2009 godinu manji i bilježe stopu pada na 50,98%, a iz razloga što je u 2009. godini značajniji odliv za kupovinu osnovnik sredstava

ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA ima stopu rasta iz razloga više isplaćene dividende za 16,87% 2010/2009 godinu, dok su odliva za dugoročne i kratkoročne kredite u 2010. godini knjiženi na poziciji odliva iz aktivnosti finansiranja, a u u 2009. godini su na poziciji odlivi iz aktivnosti investiranja na poziciji ostalih dugoročnih plasmana.

3.11. Isplaćene dividende za prethodnu poslovnu godinu

Emitent je isplatio 718.050,00 KM na ime dividende u prethodnoj poslovnoj godini, za period od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine.

3.12. Iznos dospjelih obaveza i njihovo učešće u ukupnim obavezama na dan donošenja odluke o emisiji

1. Dospjele obaveze na dan donošenja odluke o emisiji, 26.01.2010. godine, iznose: 1.146.810,65 KM a odnose se na dobavljače. Dospjelih obaveza za kredite prema bankama nemamo.
2. Ukupne obaveze na dan donošenja odluke o emisiji iznose 9.513.720,76 KM, a odnose se na
 - a. obaveze za dugoročne kredite 6.798.921,67 KM
 - b. obaveze za kratkoročne kredite 697.503,08 KM
 - c. dobavljači 2.017.296,01 KM
3. Učešće dospjelih obaveza u ukupnim obavezama na dan donošenja odluke o emisiji iznosi 12,05%.

3.13. Broj dana blokade poslovnih računa u prethodnoj godini i u tekućoj godini do datuma objavljivanja prospekta

Nije bilo blokade poslovnih računa Emitenta.

3.14. Hipoteke, zaloge i druga ograničenja na imovini

Nekretnine

1. Na nekretnine u vlasništvu Preduzeća u ulici Nedeljka Čabrinovića br. 2 Banja Luka, koje su prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Dragosavljević Dragana procjenjena na vrijednost od 1.283.300 KM, uknjiženo je založno pravo, hipoteka, u korist Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d Banja Luka, po osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima.
2. Na nekretnine u vlasništvu Preduzeća u ulici Jovana Bijelića bb Banja luka , koje su prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Dragosavljević Dragana, procjenjene na vrijednosti od 7.538.036 KM upisano je založno pravo, hipoteka, u korist Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d Banja Luka, po osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima.

Oprema

1. Na opremu u vlasništvu Preduzeća, koja je prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Talijan Drage, procjenjena na 5,012,800 KM upisano je založno pravo, u korist Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d Banja Luka, po osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima.

Zalihe

1. Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu na revolving osnovi iz sredstava EBRD-a broj 680037-RK-09, potpisanog dana 28.07.2009 godine, u korist UniCredit Bank d.d. Mostar upisano je založno pravo na pokretnom stvarima - zalihama robe, procjenjenim od strane stalnog sudskog vještaka ekonomske struke Ljiljane Grujić, u iznosu od 428,330 KM. U naravi radi se o zalihama iz programa kancelarijskog materijala prema Lager listama sa stanjem na dan 31.05.2009. godine.

3.15. Naziv i sjedište preduzeća za reviziju, ime i prezime ovlašćenog revizora koji je izvršio reviziju finansijskih izvještaja i mišljenje o izvršenoj reviziji

BL REVIZOR,
Banja Luka
Ulica Cara Lazara 22 ,
Banja Luka,
tel. 051/433-820

I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA PREDUZEĆA "ATLANTIK BB" D.O.O. BANJA LUKA ZA 2009. GODINU

Izvršili smo reviziju finansijskog izvještaja preduzeća "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu Preduzeće), koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2009. godine, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2009. godine, te napomene uz finansijski izvještaj.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Preduzeća odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije nastale usled kriminalne radnje ili greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, te korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženom finansijskom izvještaju na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa, te da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrži materijalno značajne pogrešne iskaze, odnosno greške.

Revizija uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskom izvještaju. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom prosuđivanju revizora, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskom izvještaju, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, sa ciljem osmišljavanja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema interne kontrole pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaj objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuje finansijski položaj Preduzeća na dan 31.12.2009. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene u kapitalu i tokove gotovine, za period od 01. januara do 31. decembra 2009. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Banja Luka, 27.12.2010. godine

Ovlašćeni revizor
mr Nevenka Petrović

BL REVIZOR,
Banja Luka
Ulica Cara Lazara 22 ,
Banja Luka,
tel. 051/433-820

I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA PREDUZEĆA "ATLANTIK BB" D.O.O. BANJA LUKA
ZA 2008. GODINU

Izvršili smo reviziju finansijskog izvještaja preduzeća "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu Preduzeće), koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2008. godine, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2008. godine, te napomene uz finansijski izvještaj.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Preduzeća odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije nastale usled kriminalne radnje ili greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, te korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženom finansijskom izvještaju na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa, te da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrži materijalno značajne pogrešne iskaze, odnosno greške.

Revizija uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskom izvještaju. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom prosuđivanju revizora, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskom izvještaju, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, sa ciljem osmišljavanja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema interne kontrole pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaj objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuje finansijski položaj Preduzeća na dan 31.12.2008. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene u kapitalu i tokove gotovine, za period od 01. januara do 31. decembra 2008. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Banja Luka, 24.12.2010. godine

Ovlašćeni revizor
mr Nevenka Petrović

BL REVIZOR,
Banja Luka
Ulica Cara Lazara 22 ,
Banja Luka,
tel. 051/433-820

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA PREDUZEĆA "ATLANTIK BB" D.O.O. BANJA LUKA
ZA 2007. GODINU

Izvršili smo reviziju finansijskog izvještaja preduzeća "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu Preduzeće), koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2007. godine, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2007. godine, te napomene uz finansijski izvještaj.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Preduzeća odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije nastale usled kriminalne radnje ili greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, te korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženom finansijskom izvještaju na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa, te da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrži materijalno značajne pogrešne iskaze, odnosno greške.

Revizija uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskom izvještaju. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom prosuđivanju revizora, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskom izvještaju, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, sa ciljem osmišljavanja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema interne kontrole pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaj objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuje finansijski položaj Preduzeća na dan 31.12.2007. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene u kapitalu i tokove gotovine, za period od 01. januara do 31. decembra 2007. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Banja Luka, 24.12.2010. godine

Ovlašćeni revizor
mr Nevenka Petrović

3.16. Sve promjene ili razrješenja ovlašćenih revizora koji su uključeni u reviziju finansijskih izvještaja koji su sadržani u prospektu, kao i razlozi zbog kojih je to učinjeno

Reviziju finansijskih izvještaja za 2007., 2008. i 209. godinu izvršila je revizorska kuća Bl-Revizor iz Banja Luke, koja je dala najbolju ponudu za obavljanje revizije u zadanom roku.

4. PODACI O MJESTU, NAČINU, ROKU I VREMENU UPISA I UPLATE OBVEZNICA

4.1. Popis mjesta za upis i uplatu, način uplate, rok trajanja upisa i uplate hartije od vrijednosti i vrijeme upisa i uplate

Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Obveznice se prodaju na Banjaluckoj berzi.

Uplata se vrši isključivo u novcu na račun kod depozitne banke Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save broj 13, na broj: 552000-99999999-17, poziv na broj 4050311-4400913350009.

Upis se vrši na način da potencijalni kupac uplati novac na račun ovlaštenog berzanskog posrednika putem kojeg želi da izda nalog za upis obveznica, te da izda nalog za upis u toku radnog vremena berzanskog posrednika. Ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na račun depozitne banke.

Početak upisa i uplate počinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu prve emisije obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske, Bosna i Hercegovina. Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica biće objavljen i na internet stranicama Banjalučke berze.

Uplata i upis će trajati 90 (devedeset) dana od dana unošenja prodajnog naloga u berzanski sistem trgovanja (BST) od strane berzanskog posrednika „Monet broker“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 139, Banja Luka.

4.2. Sredstvo plaćanja hartije od vrijednosti

Sredstvo plaćanja obveznica prve emisije je novac, konvertibilne marke (KM).

4.3. Rok trajanja upisa i uplate

Početak upisa i uplate obveznica počinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu prve emisije obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske. Rok trajanja upisa i uplate obveznica je 90 (devedeset) dana od dana unošenja prodajnog naloga u berzanski sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi, ili do kupovine cjelokupne emitovane količine. Berzanski posrednik za prodaju emisije je "Monet broker" a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 139, Banja Luka.

Davanje ponuda za kupovinu obveznica iz predmetne emisije se vrši putem svih berzanskih posrednika ovlašćenih za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi.

4.4 . Naznaka o zadržanom pravu na prekid upisa i uplate prije isteka utvrđenog roka

Emitent zadržava pravo da okonča upis i uplatu obveznica prve emisije i prije isteka roka za upis i uplatu utvrđenog u Prospektu, kada je ukupno emitovani broj obveznica upisan i uplaćen prije isteka utvrđenog roka. Takođe zadržava pravo na prekid emisije uz obavezu da odluku o prekidu

dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save broj 13, kao depozitaru.

Emitent zadržava pravo odustajanja od emisije.

4.5. Kriterijumi uspješnosti emisije

Prva emisija obveznica smatraće se uspješnom ako u roku od 90 (devedeset) dana predviđenom za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaceno minimalno 60% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prospektu.

4.6. Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava kod odustajanja od upisa i uplate ili neuspjele emisije

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema izmjena prospekta otkáže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom će biti vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata prve emisije obveznica ne budu izvršeni u skladu sa tackom 4.5., upis obveznica se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom bice vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

5. IZJAVA O INVESTIRANJU

5.1. Ciljevi investiranja, način korištenja sredstava koji će se pribaviti emisijom i očekivani efekti investiranja

Finansijska sredstva dobijena iz emisije obveznica biće upotrebljena za finansiranje poslovanja Emitenta, u skladu sa odlukama Uprave Emitenta, a u funkciji povećanja konkurentnosti i rasta prihoda kao i ostvarivanja dobiti.

Emitent namjerava da emisijom obveznica finansira realizovanje poslova po potpisanim i tekućim ugovorim, kao i nabavku opreme za njihovo izvršenje.

Investirajući u navedeno očekuju se efekti u pogledu povećanja prihoda po osnovu prodaje na domaćem i inostranom tržištu.

5.2. Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem emitenta, prirodom hartije od vrijednosti ili drugim faktorima

5.2.1. Osnovni rizici investiranja

Izdavanje obveznica kao i plaćanje duga može biti pod uticajem određenih rizika. Potencijalni kupci, odnosno investitori trebaju prije investiranja u obveznice razmotriti podatke navedene u nastavku te ostale podatke navedene u ovom prospektu.

5.2.2. Politički rizik

Politički rizik pojedine države uključuje sve rizike povezane s mogućom političkom nestabilnošću, uključujući cjelovitost i postojanost države kao takve. Uzimajući u obzir trenutne unutrašnje i spoljopolitičke odnose i politike BiH, može se zaključiti da je za BiH glavni spoljopolitički cilj članstvo u Evropskoj Uniji kojeg zastupaju sve parlamentarne političke partije.

Uz to što politički rizik zavisi od odnosa BiH sa susjednim državama i svijetom, taj rizik zavisi i od uticaja procesa tranzicije na tržišnu ekonomiju. Za države koje se nalaze u procesu tranzicije karakterističan je povećan politički rizik koji zavisi od odnosa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te sindikata, ali i odnosa između zajedničkih organa BiH, institucija Republike Srpske i

administrativne službe. Politički i opšti društveni rizik svojstven je svim dijelovima jednog društva i na njega se po pravilu iz perspektive pojedinca ne može individualno uticati.

5.2.3. Tržište kapitala Republike Srpske i BiH

Ograničavajući faktor tržišta kapitala Republike Srpske i BiH jeste veličina tržišta, slaba likvidnost za postojeće instrumente, nepostojanje većeg broja domaćih institucionalnih investitora.

5.2.4. Kamatni rizik

Kamatne stope ove emisije prilagođene su nivou kamatnih stopa na bankarskom tržištu u BiH. Emitent nema uticaja na ponašanje kamatnih stopa na tržištu, tako da rast kamatnih stopa na tržištu može prouzrokovati pad cijena ove emisije što može negativno uticati na investitore. Takođe, pad kamatnih stopa na tržištu može dovesti do rasta cijena ove emisije što bi imalo pozitivne efekte na investitore.

5.2.5. Valutni rizik

Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH je vezana za Euro. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom (1 KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1 KM = 0,51129 EURO, odnosno 1 EURO = 1,95583).

Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EU, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan promjene kursa.

5.2.6. Kreditni rizik

Na cijenu ovog izdanja mogla bi uticati promjena kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine. Promjene će zavisiti u najvećoj mjeri od makroekonomskih kretanja u domaćoj ekonomiji, a u slučaju pojave budžetskog deficita u bilansu tekućih transakcija moglo bi dovesti do revizije postojećeg investicijskog kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine, pa i do njegovog snižavanja, što bi za posljedicu imalo pad cijena svih dužnickih hartija od vrijednosti.

5.2.7. Rizik poslovanja

Poslovni rizik Emitenta uključuje rizike svakodnevnog poslovanja, vezane uz budući opstanak društva, održavanje i poboljšavanje tržišne pozicije i stabilnost poslovanja. Poslovni rizik determinisan je poslovnim okruženjem društva kao i vlastitim poslovnim politikama i odlukama.

5.2.8. Viša sila - „Force majeure“

Pod ovim pojmom podrazumijevaju se događaji koji imaju negativan uticaj na poslovanje Emitenta kao što su:

1. rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili nije), građanski rat, pobuna ili ustanak neprijatelja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. pojava epidemije kojom su pogođeni građani i radnici Emitenta,
3. slučajevi kao što su: zemljotresi, tornada, orkani, poplave, požari izuzev predvidljivih i uobičajenih klimatskih i prirodnih pojava koje uzrokuju oštećenja ili uništenje,
4. bitan zastoj u radu kao posljedica sudskih naloga, zabrana ili sličnih naloga koje su dobile treće strane,
5. kolektivni radni sporovi, štrajkovi ili radnje demonstancije, osim kada utiču na odnose između Emitenta i njegovih radnika.

6. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA

Direktor

- **Branislav Galić**
Adresa: Kolubarska 19, Banja Luka
Strucna sprema:SSS
Biografija: Rođen 19.04.1961. godine u Banja Luci.
Radni staž: Ukupno 25 godina i 6 mjeseci
Zaposlenja: TT Montaža Sarajevo 7 mjeseci, Rudi Čajavec Banja Luka 7 godina i 2 mjeseca, Gala Komerc Banja Luka 1 godina i 7 mjeseci i Atlantik BB Banja Luka do danas 16 godina i 2 mjeseca
Nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti.

Članovi Upravnog odbora

- Branislav Galić
- Berislav Vuković:
Adresa: Kolubarska 21, Banja Luka
Strucna sprema: SSS
Biografija: Rođen 06.02.1965. godine u Banja Luci.
Radni staž: Ukupno 25 godina
Zaposlenja: SZR Bojanić Momir 2 godine i 3 mjeseca, SZR Berislav Vuković 6 mjeseci, ZPUP Rad Banja Luka 3 godine i 2 mjeseca, Grafička radnja Berislav Vuković 4 mjeseca i Atlantik BB doo Banja Luka do danas 18 godina i 9 mjeseci
Nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti.

7. PODACI O AGENTU EMISIJE

7.1. Naziv i sjedište agenta emisije

„Monet broker“ a.d. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića br. 139, 78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 345 600
Fax: +387 51 345 601
www.monetbroker.com
e-mail: mail@monetbroker.com

7.2. Ime i prezime direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora

Direktor

Željko Katić
Ul. Majke Jevrosime 16
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 345 600
e-mail: zeljokatic@monetbroker.com

Upravni odbor

Sanda Stanković - predsjednik
Relje Krilatice br.9
78 000 Banja Luka
Slavko Davidović - član
Vojvode Stepe Stepanovića br. 175 b
78 000 Banja Luka
Brankica Marković - član
Novice Cerovića br.13
78 000 Banja Luka

Nadzorni odbor

Irena Mikać - predsjednik
Petra Dujića Starog bb
78 240 Čelinac
Maja Šukalo - član
Ravnogorska br.8
78 000 Banja Luka
Vida Banjac - član
Gavrila Principa br.30
Banja Luka

8. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA

«Prema našem uvjerenju i u skladu sa našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Emitenta, prava sadržanih u hartijama od vrijednosti na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene. Prospekt ne pokriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi potencijalnog investitora dovele u zabludu».

Direktor,

Zamjenik direktora,

Branislav Galić

Berislav Vuković